



Future-proofing our children

Ditaelo tsa tumelo thuto 2

Setlhogo

Jeso, Modisa yo molemo

Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Jeso, Modisa yo molemo**” Thuto ya ditaelo tsa tumelo.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://www.nac-sa.org.za/nac-sa-home/nac-sa-pastoral/sunday-school.html</p>
2.	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) • <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45 .</i></p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (SS1, RI1 kana Tlhomamiso).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa sekolo sa tshipi fa o tlhoka thuso.</p>
3.	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelela ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4.	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng
5.	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka
6.	Kwala dintlha tsa botlhokwa tse o batlang go di gakologelwa.
7.	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa
8.	Ruta ngwana wa gago thuto ka go jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya bathomamisiwa.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go thothomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sone go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo	Jeso, Modisa yo molemo
Temana	Mathaeo 18: 12-14 le Johane 10: 27-28
Maikaelelo a thuto	Bana ba ithute gore Modimo o tlhokomela ba gagwe

Tshoboko ya thuto:

- Dinku di botlhokwa e bile di tlhwathwa kgolo. Di re fa wulu, ditswa mashing le nama. Ka nako ya Baebela bohumi jwa lelwapa bo ne bo kalwa ka gore bana le dinku di le kahe
- Modisa one a na le boikarabelo jo bo golo, ebile a tlotliwa.
 - O tlhokomela letsomane
 - O sireletsa letsomane mo diphologolong tsa naga
 - O di isa ko mafulong a matalana le
 - Go batla nku e e timetseng.
- Morena Jeso le ene o ne a tlhalosa maikarabelo a modisa mo polelong ya nku e e timetseng.
- Modisa o ne a ya go batla nku e nngwefela e e neng e timetse.
- Go ya ka Mathaeo 18:12-14 Jeso a re: "Fa monna a le le dinku tse lekgolo, mme e le nngwe e bo e timela, O tlogela tse 99 a bo a yak o dithabeng a ya go batla e nngwefela? Fa a e bona o a ipela gona le go ipela ka tse 99 tse di neng di sa timela.






Thuto e e re ruta eng?

- Dinku tse di lekgolo ke batho botlhe b aba dumelang mo go Jeso Keresete .
- Nku e e timetseng ke motho, yo o tlogetseng Jeso mme jaanong a latlela dilo tsa gagwe. Ga a sa tlhola a le mo letsomaneng la Bakeresete.
- Modisa ke Jeso Keresete yo o tlhokomelang ba e leng ba gagwe. Fa Mongwe w aba gagwe a timela, O a mo latla mme a leke bojotlhe go mmusetsa mo letsomaneng la Bakeresete.
- Mo go Johane 10: 27-28 Jeso a re: “Dinku tsa me di utlwa lentswe la me, ke a di itse, mme di ntshala morago. Ke di naya botshelo jo bo sa khutleng; mme ga di kitla di nyelela; ebile ga go ope yo tla di phamolang mo seatleng sa me.”
- Motho mongwe le mongwe o botlhokwa mo Modimong ebile o itse mekgwa ya rona, matshwenyego a rona, di kopo tsa rona mme o di fa nako go di dira.
- Re tshwanetse go letlelela Morena go re etlelela.
- Morena ga a patleletse ope go mo sala morago.
- Go mo go rona go nna mo seatleng sa gagwe go amogela ditsholofetso tsa gagwe.

Ka tswee tswee bala Pesalema 23 le ngwana wa gago.

 Notes



Dipotso:

Dipotso tse re ka di botsang:

1. Ke ka go reng Baebela e tletse ka ditemana tse di buang ka dinku?

Karabo: Khumo ya batho e ne e lekanyetsa ka palo ya dinku tsa bone. Dinku e ne e le diruiwa tse di botlhokwa thata bogologolo.

2. Modisa ke mang?

Karabo: Motho yo o disang dinku.

3. Re dinku tsa ga Keresete. Ke mang yo o tlhokomelang dinku tsa gagwe malatsi a?

Karabo: Ba Apostole, Baruti le Batiakone mo ntlung ya Modimo.

4. A o gakologelwa gore karolo e botlhokwa bogolo thata ke efe mo polelong ya ga Jeso?

Karabo: Jeso o ne a ya go batla nku e nngwe fela e e neng e timetse, le fa a ne a na le tse 99 tse di setseng.

5. Go reng Modimo a ya go batla nku e nngwe fela?


Answer: Gonne ke gorata ga Modimo gore batho botlhe ba bolokwe. Nku nngwe le nngwe e botlhokwa.

6. Thuto e e re ruta eng?

Karabo: Modisa ke Jeso Keresete yo o tlhokomelang ba gagwe. Fa ope wa gagwe a timela, O a ba latla mme a leke bojotle go ba busetsa mo letsomaneng la bakeresete.

Motho mongwe le mongwe o botlhokwa mo Modimong e bile o itse mekgwa ya rona, matshwenyego a rona, dikopo tsa rona a bo a di fa nako go di araba.

Dira tekeletso 1 le 2 le ngwana wa gago.


 Notes





Thapelo ya ga Rre le Mme le pele ga thuto:

*Modimo o rategang, ke lebogela letsasti le
Segofatsa batsadi le bana botlhe
Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago
Segofatsa thuto e re yang go e amogela
Re kopa o re rute go go direla
Re thuse go dira thato ya gago
Gore re golele gaufi le wena
Romela Jeso go tla go re tsaya
Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha
Amen*

 Notes

Thapelo ya morago ga Thuto:

*Rraarona wa ko legodimong
Re lebogela pabalelo ya gago.
Nthusa go nna lerato mo go ba bangwe.
Re lebogela go bo o le Modisa yo molemo yo o re tlhokomelang ka lerato.
Amen*

